

APPLICATION FOR PERMIT

Serial No. 15664

TO APPROPRIATE THE PUBLIC WATERS OF THE STATE OF NEVADA

Date of first receipt and filing in State Engineer's office MAY 24 1954
 Returned to applicant for correction
 Corrected application filed

The undersigned United States, Department of Interior, Bureau of Reclamation,
 or Acting by Regional Director, Region 4, 32 Exchange Place,

Salt Lake City, Utah, hereby make application for permission to appropriate the public waters of the State of Nevada, as hereinafter stated. (If applicant is a corporation, give date and place of incorporation.)

1. The source of the proposed appropriation is Little Truckee River

Name of stream, lake, or other source

2. The amount of water applied for is 125,000 acre feet ~~150,000 acre feet~~

One second-foot equals 40 miners' inches

3. The water to be used for irrigation and domestic purposes.

Irrigation, power, mining, manufacturing, domestic, or other use

4. The water is to be diverted from its source at the following point:
1995 ft. N 42° 20' W from section corner 21, 20, 29, 28 T. 19 N. R. 17 E., M.D.B.&M. Other rediversions as defined in Truckee River Final Decree for Washoe County Water Conservation District and Truckee-Carson Irrigation District.

IF THE WATER IS TO BE USED FOR IRRIGATION, SUPPLY THE FOLLOWING INFORMATION:

Supplemental water for 96,800

(a) Number of acres to be irrigated is acres (net acreage)

(b) Description of land to be irrigated Project water will be applied to all or part of the following lands. See attached supplement 4(b).
 Describe by legal subdivision, or if on unsurveyed land it should be so stated and a description provided in accordance with special instruction from the State Engineer when application is returned for correction

(c) Use will begin about April 1 and end about Nov. 1, of each year.
 Month Month

IF WATER IS TO BE USED FOR POWER, MINING, STOCK WATERING, OR OTHER USE, SUPPLY THE FOLLOWING INFORMATION

(d) Power to be developed is horsepower.(e) Place of use Give location of place of use by legal subdivision.(f) Point of return of water to stream Describe in same manner as point of diversion

(g) State number and kinds of animals to be watered

(h) Use will begin about Month and end about Month, of each year.

(i) Remarks

EXHIBIT

tabbed

TCID-82

DESCRIPTION OF PROPOSED WORKS

Water stored in Stampede Reservoir, axis of dam is 480 ft., S. 10° 24' E.

State manner in which water is to be diverted, whether by dam or other works, whether through pipes, ditches, flumes, or other conduits. If water

from NW Corner sec. 28, T. 19 N., R. 17 E., M.D.B.&M. Releases from reservoir

is to be stored in reservoir, it should be so stated and the location of the reservoir should be given with reference to the legal subdivisions
are made through tunnel to Calvada power plant thence to the Calvada Regulatory
Reservoir on Truckee River in SE¹ NE⁴ sec. 30, T. 19 N., R. 18 E., M.D.B.&M.
Rediversions made through existing ditches set forth by Truckee River Final Decree
for Washoe County Water Conservation District and Truckee-Carson Irrigation
District.

5. Estimated cost of works \$16,000,000.

6. Estimated time required to construct works 3 years.

7. Remarks Construction will begin following authorization of Washoe

Project and appropriation of funds for construction by Congress of
United States.

United States, Department of the Interior,

Bureau of Reclamation, Applicant.

By s/ E. O. Larson

E. O. Larson, Regional Director

Compared *H.S/BB*

This sheet inspected

, Engineer.

OF STATE ENGINEER

This is to certify that I have examined the foregoing application,
and do hereby grant the same, subject to the following limitations and
conditions:

The amount of water to be appropriated shall be limited to the amount
which can be applied to beneficial use, and not to exceed
cubic feet per second.

Actual construction work shall begin on or before

Proof of commencement of work shall be filed before

Work must be prosecuted with reasonable diligence and be completed on or
before

Proof of completion of work shall be filed before

Application of water to beneficial use shall be made on or before

. Proof of the application of water to beneficial
use must be filed with State Engineer on or before

Man Filed *May 14, 1962* under 15662 WITNESS MY HAND AND SEAL this day

PROOF OF COMMENCEMENT OF WORK FILED

of _____,

PROOF OF COMPLETION OF WORK FILED

PROOF OF BENEFICIAL USE FILED

SUPPLEMENT - Paragraph 4(b)

TRUCKEE MEADOWS AREA

- T. 19 N., R. 18 E., M.D.B.&M.
 SE_1^1 sec. 7; S_2^1 sec. 8; S_2^1 sec. 9; SE_1^1 sec. 11; SW_1^1
sec. 12; sec. 13; 14; S_2^1 , NW_1^1 sec. 15; sec. 16; 17; E_2^1
sec. 18; E_2^1 sec. 19; W_2^1 sec. 20; NE_1^1 sec. 21; N_2^1 sec. 22;
 N_2^1 sec. 23; N_2^1 sec. 24; W_2^1 sec. 29; E_2^1 sec. 30; E_2^1 sec. 31;
 NW_1^1 sec. 32.
- T. 20 N., R. 19 E., M.D.B.&M.
 SW_1^1 sec. 34; S_2^1 sec. 35; S_2^1 sec. 36.
- T. 19 N., R. 19 E., M.D.B.&M.
Sec. 1; 2; 3; SE_1^1 sec. 4; E_2^1 , SW_1^1 sec. 9; sec. 10; 11; 12;
13; 14; 15; 16; 17; S_2^1 sec. 18; sec. 19; 20; 21; 22; 23; 24;
25; 26; 27; N_2^1 sec. 29; NE_1^1 sec. 34; sec. 35; 36.
- T. 18 N., R. 19 E., M.D.B.&M.
Sec. 1; 2; 11; 12; N_2^1 , SE_1^1 sec. 13.
- T. 20 N., R. 20 E., M.D.B.&M.
 S_2^1 , NW_1^1 sec. 1; sec. 2; E_2^1 sec. 3; sec. 10; 11; 12; W_2^1
sec. 14; sec. 15; SE_1^1 sec. 16; E_2^1 sec. 21; sec. 22; sec. 26;
27; E_2^1 , SW_1^1 sec. 28; SW_1^1 sec. 29; SE_1^1 sec. 30; sec. 31;
32; 33; 34; 35.
- T. 19 N., R. 20 E., M.D.B.&M.
Sec. 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; SW_1^1 sec. 12; N_2^1 , SW_1^1
sec. 14; sec. 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; W_2^1 sec. 23;
sec. 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; W_2^1 sec. 34.
- T. 18 N., R. 20 E., M.D.B.&M.
Sec. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; N_2^1 sec. 10; W_2^1 sec. 14; S_2^1 sec. 15;
sec. 16; 17; 18; N_2^1 , SE_1^1 sec. 19; sec. 20; 21; 22; NW_1^1 sec. 27;
 N_2^1 sec. 28; N_2^1 sec. 29.

TRUCKEE-CARSON IRRIGATION DISTRICT

- T. 20 N., R. 24 E., M.D.B.&M.
 SE_1^1 sec. 10; E_2^1 sec. 11; SW_1^1 sec. 11; E_2^1 sec. 12; SW_1^1
sec. 12; sec. 13; sec. 14; NE_1^1 , SE_1^1 , NE_1^1 , NE_1^1 , SE_1^1 ,
 NW_1^1 , NE_1^1 sec. 15; NW_1^1 , NE_1^1 , NW_1^1 , NE_1^1 , NE_1^1 ,
sec. 23; NW_1^1 , NE_1^1 , SE_1^1 , NE_1^1 , E_2^1 sec. 24.
- T. 20 N., R. 25 E., M.D.B.&M.
 W_2^1 , NW_1^1 , NE_1^1 , NE_1^1 sec. 18; sec. 19; 20; 21; N_2^1 ,
 SE_1^1 , NE_1^1 , NW_1^1 , SW_1^1 , sec. 22; sec. 23; S_2^1 , SW_1^1 , NW_1^1 ,
 SE_1^1 , NW_1^1 , NW_1^1 sec. 24.
- T. 20 N., R. 26 E., M.D.B.&M.
 NE_1^1 , SW_1^1 , SE_1^1 , SW_1^1 , SW_1^1 sec. 26; (E_2^1 , NE_1^1 , NE_1^1 sec.
32); sec. 33; NW_1^1 , NW_1^1 , NW_1^1 , NE_1^1 , NE_1^1 , SW_1^1 ,
sec. 34; sec. 35.
- T. 19 N., R. 26 E., M.D.B.&M.
Sec. 13; NE_1^1 , SE_1^1 , SE_1^1 , SE_1^1 sec. 24; N_2^1 , SW_1^1
sec. 25; NE_1^1 , SE_1^1 , SE_1^1 , SE_1^1 sec. 26; E_2^1 sec. 27;
(approx. NE_1^1 , NW_1^1 , SE_1^1 , NW_1^1 , SE_1^1 , SW_1^1 , SW_1^1 ,
sec. 27); N_2^1 , NW_1^1 , SW_1^1 , NE_1^1 , SW_1^1 , NE_1^1 , NW_1^1 ,
 SW_1^1 , NW_1^1 , sec. 36.
- T. 19 N., R. 27 E., M.D.B.&M.
Sec. 1; S_2^1 , SW_1^1 , NE_1^1 , SE_1^1 , NE_1^1 sec. 2; SW_1^1 , SW_1^1 sec. 5;
 SW_1^1 , SE_1^1 , SE_1^1 , SE_1^1 sec. 6; E_2^1 , SW_1^1 sec. 7; W_2^1 , NW_1^1 , SE_1^1 ,
 SW_1^1 , SE_1^1 sec. 8; S_2^1 sec. 10; sec. 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18;
19; 20; 21; N_2^1 , NW_1^1 , SE_1^1 , NE_1^1 , NW_1^1 , SW_1^1 , NE_1^1 , SW_1^1 ,
sec. 22; sec. 23; E_2^1 , NW_1^1 , NW_1^1 , SW_1^1 , NE_1^1 , SW_1^1 ,
sec. 24; (approx. NW_1^1 , NE_1^1 , NE_1^1 , NW_1^1 , NE_1^1 , NW_1^1 ,
sec. 25); NW_1^1 , NE_1^1 , NW_1^1 , NW_1^1 , NE_1^1 , NE_1^1 , NE_1^1 ,
 NE_1^1 sec. 29; NW_1^1 , NW_1^1 sec. 30.
- T. 20 N., R. 27 E., M.D.B.&M.
 SE_1^1 , SE_1^1 sec. 36.

T. 20 N., R. 28 E., M.D.B.&M.
NW₁, SE₁ sec. 28; SW₁ sec. 29; sec. 31; S₂, NW₁ sec. 32;
sec. 33.

T. 19 N., R. 28 E., M.D.B.&M.
SW₁ sec. 4; sec. 5; 6; 7; 8; 9; NW₁, NW₁SW₁, NE₁SW₁,
NW₁SE₁, SW₁SE₁, NW₁NE₁, SW₁NE₁ sec. 10; S₂,
SW₁NE₁, SE₁NE₁, SW₁NW₁, SE₁NW₁ sec. 13; NE₁SE₁,
SE₁SE₁, SW₁SE₁, SE₁SW₁ sec. 14; N₂, NW₁SW₁,
NE₁SW₁, SW₁SW₁ sec. 16; sec. 17; 18; 19; 20;

T. 17 N., R. 29 E., M.D.B.&M.
NW₁, NW₁SW₁, NE₁SW₁ sec. 3; sec. 4; 5; 6; 7; 8;
(approx. NW₁, NW₁NE₁, NW₁SW₁ sec. 9); (approx. NW₁NW₁
sec. 17); sec. 18.

T. 20 N., R. 30 E., M.D.B.&M.
NE₁, SW₁ sec. 26; NE₁ sec. 34; NE₁ sec. 36.

T. 19 N., R. 30 E., M.D.B.&M.
Sec. 1; E₁, SW₁ sec. 2; SE₁ sec. 3; SE₁ sec. 8; sec. 9;
10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; SE₁, NE₁SW₁, SE₁SW₁,
sec. 18; sec. 19; 20; 21; 22; 23; N₂, SW₁ sec. 24; N₂, SW₁,
NE₁SE₁, NW₁SE₁, SW₁SE₁ sec. 26; sec. 27; NE₁, NE₁SW₁,
NE₁SE₁ sec. 28; NW₁NW₁, NE₁NW₁ sec. 29; sec. 30; N₂
sec. 31; NW₁NE₁, NE₁NE₁ sec. 34; NW₁NW₁, NE₁NW₁
sec. 35.

T. 18 N., R. 30 E., M.D.B.&M.
NW₁NW₁, NE₁NW₁ sec. 18; SW₁NW₁, NW₁SW₁, SW₁SW₁,
sec. 19; NW₁NW₁, SW₁NW₁ sec. 30; SW₁NW₁, SE₁NW₁
sec. 31.

T. 20 N., R. 31 E., M.D.B.&M.
SE₁NE₁, NW₁SE₁, SW₁SE₁ sec. 2; NE₁NW₁, SE₁NW₁,
NE₁SW₁, NW₁SW₁, SW₁SW₁ sec. 5; NE₁NE₁, SE₁NE₁,
NE₁SE₁, SE₁SE₁, SW₁SE₁, SE₁SW₁ sec. 7; NW₁NW₁,
sec. 8; SE₁ sec. 10; NE₁NW₁, NW₁NW₁, SW₁NW₁,
NW₁SW₁ sec. 11; sec. 15; 16; 17; E₁, NE₁NW₁, SE₁NW₁,
NE₁SW₁, SE₁SW₁ sec. 18; sec. 19; 20; 21; W₂ sec. 22;
NW₁NW₁ sec. 27; N₂, SW₁, NW₁SE₁, SW₁SE₁ sec. 28;
sec. 29; E₁, NE₁NW₁, SE₁NW₁, NE₁SW₁, SE₁SW₁,
sec. 30; sec. 31; 32; NE₁NW₁, NW₁NW₁, SW₁NW₁, NE₁SW₁,
NW₁SW₁, sec. 33.

T. 19 N., R. 31 E., M.D.B.&M.
NW₁NW₁, SW₁NW₁, NW₁SW₁ sec. 4; sec. 5; 6; 7; N₂,
SW₁, NW₁SE₁, NE₁SE₁ sec. 8; NW₁NW₁, SW₁NW₁,
SE₁NW₁ sec. 17; N₂, SW₁, NW₁SE₁, SW₁SE₁ sec. 18;
SE₁NE₁, SW₁NE₁, NW₁NE₁, NW₁NW₁, SW₁NW₁ sec. 19.

T. 19 N., R. 28 E., M.D.B.&M. (Continued)
S₂, NW₁NW₁, SW₁NW₁, SW₁NE₁, SE₁NE₁ sec. 21;
SE₁NW₁, SW₁NE₁, SE₁NE₁, S₂ sec. 22; Sec. 23; 24;
25; 26; 27; 28; 29; E₁, NW₁ sec. 30; NE₁, NE₁SE₁,
SE₁SE₁ sec. 31; sec. 32; 33; 34; 35; 36.

T. 18 N., R. 28 E., M.D.B.&M.
Sec. 1; 2; 3; 4; 5; NE₁SE₁, SE₁SE₁, NE₁ sec. 6; NE₁NW₁,
NW₁NE₁, NE₁NE₁, SE₁NE₁, NE₁SE₁, SE₁SE₁ sec. 8;
sec. 9; 10; 11; 12; 13; 14; N₂, SE₁, NW₁SW₁, NE₁SW₁,
sec. 15; NW₁NE₁ sec. 16; NW₁NW₁, SW₁NW₁, NE₁, S₂,
sec. 22; sec. 23; 24; 25; 26; E₁, NW₁ sec. 27; E₁ sec. 34;
N₂, NW₁SW₁, NE₁SW₁, NW₁SE₁, NE₁SE₁; SE₁SE₁
sec. 35; sec. 36.

T. 17 N., R. 28 E., M.D.B.&M.
Sec. 1; E₁ sec. 2; E₁ sec. 11; sec. 12; 13; E₁ sec. 14;
NW₁, NW₁SW₁, NE₁SW₁ sec. 24, (approx. NW₁SE₁),
NW₁NE₁, NE₁NE₁, SW₁NE₁ sec. 24).

TRUCKEE-CARSON IRRIGATION DISTRICT - (Continued)

T. 20 N., R. 29 E., M.D.B.&M.
 E₁ sec. 21; S₂, SW₁NW₁, SE₁NW₁, NW₁NW₂, SW₁NE₂,
 SE₁NE₁ sec. 22; NW₁NE₁, SW₁SE₁, NW₁SE₂, SW₁SW₂,
 SW₁SW₁, NW₁NW₁, NE₁NW₁ sec. 27; E₂ sec. 28; NE₁NE₁
 sec. 33; W₁, SE₁, NW₁NE₁, SW₁NE₁, sec. 34, SW₁,
 SW₁SE₁, SE₂SE₁ sec. 35.

T. 19 N., R. 29 E., M.D.B.&M.
 NW₁NE₁, NE₁NE₁, SW₁NE₁, NW₁, NW₁SW₁, NE₁SW₁,
 sec. 2; N₁ sec. 3; N₂, SW₁ sec. 4; E₁ sec. 5; NE₁SE₁,
 SE₂SE₁ sec. 7; SW₁SW₁, SE₁SW₁, SW₁SE₁, SE₂SE₁,
 NE₁SE₁, SE₁NE₁ sec. 8; W₁ sec. 9; NW₁NW₁,
 SW₁NW₁ sec. 15; SE₁NE₁, SW₁NE₁, NW₁, NW₁SW₁,
 NE₁SW₁, NW₁SE₁, NE₁SE₁ sec. 16; N₁, SW₁, SW₁SE₁,
 NW₁SE₁, NE₁SE₁ sec. 17; E₁, SW₁NW₁, SE₁NW₁, SW₁,
 sec. 18; sec. 19; NE₁NW₁, NW₁NW₁, SW₁NW₁, NW₁SW₁,
 sec. 20; SE₁NE₁, SE₂SW₁, SE₁ sec. 23; NE₁NE₁, SW₁NE₁,
 SE₁NE₁, SW₁NW₁, SE₁NW₁, S₁ sec. 24; sec. 25; 26; E₂,
 SW₁ sec. 27; S₁ sec. 28; S₂ sec. 29; sec. 30; 31; 32; 33; 34;
 35; N₁, NE₁ SW₁, NW₁SW₁, SW₁SW₁, NE₁SE₁, NW₁SE₁
 sec. 36.

T. 18 N., R. 29 E., M.D.B.&M.
 SW₁SW₁, SE₁SW₁ sec. 1; NW₁NE₁, SW₁NE₁, W₁,
 SW₁SE₁, SE₂SE₁ sec. 2; sec. 3; 4; 5; 6; 7; 8; N₁, SW₁,
 sec. 9; NE₁NE₁, SE₁NE₁, NW₁NW₁, SW₁NW₁, SE₁NW₁,
 NW₁SW₁, SW₁SW₁ sec. 10; sec. 11; NW₁, S₁ sec. 12;
 NE₁, NW₁NW₁, NE₁NW₁ sec. 13; W₁, SW₁SE₁, SE₂SE₁,
 sec. 16; sec. 17; 18; 19; 20; 21; SE₁NE₁, SE₂SW₁, SW₁SE₁,
 SE₁SE₁, NE₁SE₁, sec. 24; sec. 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31;
 32; 33; 34; 35; and 36.

